

Уулуустаары киин библиотека уонна «Эңгизэли» ханын редакцията хөлбөнөн ынышыт «Үйэ киңитэ» ыыйтык-конкурс бастаки номинациян түмүктари билүүнүрэбүт. «Политиктар уонна общественний деятеллэр» дизн бастаки номинациянын күнгүлтүүлүк бастаки. «Үйэ киңитэ» ыыйтык-конкурс иккиси номинациянда «Саха суроо аччылар»:

1. Крафт И.И. - 8 куолас
2. Никиторов В.-1
3. Кулаковский А.Е. - 46
4. Аммосов М.К. - 68
5. Барахов И.И. - 5
6. Васильев С.В. - 3
7. Винокуров И.Е. - 19
8. Чиряев Г.И. - 6
9. Николаев М.Е. - 46
10. Алексеев А.И. - 8

Манин таңынан аярааччылар бөйзлөр кандидатураларын аттасылар:

1. П.А. Ойуунуский - 2
2. А.С. Борисов - 1
3. Алтан Сарын - 1
4. К. Пекарский - 1

Кестерүн курдук, манин 3 кандидатура атын номинацияя кириллээр. Онон, бүтэндүйн түмүк манин буола:

1. М.К. Аммосов - 68 куолас
2. А.Е. Кулаковский - 46
3. М.Е. Николаев - 46

Үйитк-конкурс тэрийэр комиссията Уедийн кыттынын ыльбыт М.С. Новгородовада байетин маҳталын тиздер. Кини көрхес билээж этини килжэрдээ: намнаар кимтэн кииниэхптиин, хантан ханынхытын көрдөрөр хронологическии схемаи (генеалогический таблица) онготорон ханылака бэчээтээрдээ уонна байгаа, байх холбай, схема онгорбут. Бу этии хайван да уератиллээ болюмтобо ынындаа дизн бишигиз аярааччыбын эрзинээрбет.

«Үйэ киңитэ» ыыйтык-конкурснаа кыттыбыт аярааччыларбытын

«ҮЙЭ КИҢИТЭ» КОНКУРС

тар улахан маҳталыбын тиздердээ бастаки конкурсан салжанан барагы балызтийбит.

«Үйэ киңитэ» ыыйтык-конкурс иккиси номинациянда «Саха суроо аччылар»:

1. П.А. Ойуунуский 2. А. Уваровский 3. А.И. Софронов (Алампа) 4. Амма Аччыгыйа 5. Суорун Омольтоон 6. Н. Якутский 7. Семен Данилов 8. П. Тобуруокан 9. В. Яковлев-Далан 10. Н. Лугинов

Күндү аярааччылар!

Энгиги бу испизээнэктэн 3 кандидатын аттылыгтабээр 2 кандидатын кыттары биир байзатгын кандидатурарытын балызтийхитин сеп.

Убаастабыллаах улуус олох тохторо, аярааччылар!

«Үйэ киңитэ» конкурсан көхтөхтүк кыттаргытын байзатгын сеп.

Эпинэттергитин манин бадырыска күтүбүт И. Винокурова 6. уулуустааы кини библиотека «Үйэ киңитэ» конкурс

Афанасий Иковлевич Уваровский (1800-1862 с.ц.). А.И. Уваровский «Ахтылар» динсахалынын суруллубут бастаки литература аймынын автора. Бу аймынтынга автор тус байзтийн олонбүн, улзин арасын кынгылтыйн, оччоо Саха сирин аймынтын, сирин-дойдун, олонбүн-дъянасын, сахалар сиэрдин-майгыларын бэрт көрхесбийлэхтик суруйбута. «Ахтылар» орну истин инирох, амарах, айынгас буоларга, тереебут сири-дойдуну танттын, ыльтактын улаштарга сурдзах улахан сүолталаахтар.

Анемподист Иванович Софронов-Алампа (1886-1926 с.ц.). Саха биир маниндын дынгүнүнхе суроо аччылчычтын суругунаа литератураны

сазаласыт урдук угуулээх кини. Алампа сахалынын түлүнэн бочэтгээш пионера уонна тэрийэччигээ. Кини алан бастын 1907 сүллаахаа нууччалын-сахалын түллаахаа «Саха кыраалы» ханылака үзүүлснэгээ. Сахалынын түлүнэн мангийн бочэтгээштэй-литературный суроо аччылчычтын «Сага сагитын» редакциасында. Утгүү угзэн билигигээ дизири салжан турар. Ол курдук «Чолбон» уус-урган литературный суроо аччылчычтын байтасын тэрийэччигээнин уонна редакторынан буолар.

Семен Петрович Данилов (1917-1978 с.ц.) — уулуучу талааннаах поэт. Сүүрбээчээс салжан суроо аччылчычын соонун биреби-льяннэтийгээр председателээ, бишиги литературабыт салтын сийдан инишигээр улахан угуулээч-чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Саха пороотуун улахан талааннаах уолуз Семен Данилов албан аата тереебут республиканын бийтийн мунгурдамжака, бары бирэвтэй ироруутарага тийнээз билэр, кэрхэсэнэр.

Петр Николаевич Тобуруокан (1917 с.ц.) — саха талааннаах суроо аччылчычы, поэта. Литератураа 1934 сүллаахаа билээн барынга. Ити зам тухары кини хөбөнчир, поэмалара, ырыалара кинигэ буолан бочэтгээнин уонна нуучча түлүнгээ суруйбута.

Петр Тобуруокан лириктын ойччу турар уратыгынан кини сүүнүүнин ахсансаах ырыалара буолаллар.

Николай Алексеевич Лугинов (1948 с.ц.) — саха народный суроо аччылчычы. Аймынчында 1975 салтан «Хотугуулус» суроо аччылчычын байзатгын мантийгээр лауреат.

Суорун Омольтоон общественний деятель бийтийнээсээ дэлхийндаа энэхүүнүүнээсээ суроо аччылчычын билээр. Кини «Комүстээх урүй», «Талка» дизн чахчы да саха кийтэ барыга ис суроо аччылчычын энэхүүнээсээ суроо аччылчычын билээр. Кини «Саасны кам» роман венгр, чех, украинца уода. Омольтоон бийтийн мантийгээр лауреат.

Суорун Омольтоон общественний деятель бийтийнээсээ суроо аччылчычын билээр. Кини «Саасны кам» роман венгр, чех, украинца уода. Омольтоон бийтийн мантийгээр лауреат.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт. Суорун Омольтоон литератураа бийтийн туслаа сүллаахаа-иметээх суроо аччылчычын билээр. Ордук драматургийн жанрыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, барыгын бүрдээж чөлөөх салайааччы, тэрийэччигээ.

Сициев Дмитрий Кононович Суорун Омольтоон (1906 с.ц.). Саха народный суроо аччылчычы, поэт

